

## **ESCÒLA D'EDUCADORS EN LÉSER EN MIEI NATURAU**

Ctra. Vielha s/n 25.598 Salardú

Tf. 973-64 45 95

informacion@eteva.org

### **MONITOR EN LÉSER INFANTIL E JOVENIL**

*Aguest cors ei reconeishut pera DG de Joenessa dera Generalitat de Catalonha e un viatge superat tot eth procès formatiu da dret a obtíer eth Diploma e eth carnet de Monitor/a d'activitats en léser infantil e juvenil .*

*Formacion autorizada per resolucio de 5 de juliol de 2004, dera Secretaria General de Joventut,*

#### **DONADES PERSONALS**

Cognòms.....

Nòm: ..... DNI ..... : Data neishement:.....

Carrèr:.....Nº..... Telèfon:.....e-mail:.....

Municipi:.....Còdi postau:.....

Estudis realizats:

☐ ESO ☐ Cicle GM ☐ Cicle GS ☐ BACHILHERAT ☐ DIPLOMATURA ☐ LICENCIATURA/GRAD

#### **CORS EN QUE SE MATRICULE**

|                                                                                              | Dates                                           | Prètz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> <b>Mòdul 66: Activitats d'educacion en temps de léser</b>           | <input type="checkbox"/> 25/06 tath<br>29/06/19 | 120 € |
| <input type="checkbox"/> <b>Mòdul 67: Techniques e recorsi d'animacion en temps de léser</b> | <input type="checkbox"/> 01/07 ath<br>4/07/19   | 60 €  |
| <input type="checkbox"/> <b>Mòdul 68: Processi grupaus e educatius en temps de léser</b>     | <input type="checkbox"/> 5/07 ath<br>9/07/2019  | 120 € |

Signatura der alumne

#### **1.- Documentacion que cau aportar:**

- Fotocòpia compulsada deth DNI (cors entà majors de 18 ans)
- Fotografia mesura carnet
- Resguard ingres bancari

**AUTORITZACIÓ D'ÚS D'IMATGES DE L'ALUMNE, PUBLICACIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I MATERIAL ELABORAT PER L'ALUMNE**

El centre disposa a Internet d'un espai web ([www.eteva.org](http://www.eteva.org)) i plataforma moodle i xarxes socials) on informa i fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescoles.

En aquestes pàgines es poden publicar imatges en què aparegui, individualment o en grup, els alumnes i professors.

Tenint en compte el dret a la pròpia imatge reconegut en l'article 18.1 de la Constitució Espanyola, i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d'aquest centre demana el consentiment per poder publicar fotos i vídeos on apareguin imatges dels alumnes.

L'alumne \_\_\_\_\_, major d'edat,

- ☐ **AUTORITZO**, al fet que la meua imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats pròpies de la ETEVA i publicades en:
- pàgines web del centre
  - filmacions destinades a difusió pública
  - fotografies per a revistes o publicacions d'àmbit educatiu
  - presentacions digitals
- ☐ **AUTORITZO** a que el material elaborat pugui ser publicat en blogs i altres espais de comunicació pública amb finalitat educativa.
- ☐ **NO AUTORITZO**, al fet que la meua imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats pròpies de la ETEVA i publicades en xarxes socials.
- ☐ **NO AUTORITZO** a que el material elaborat pugui ser publicat en blogs i altres espais de comunicació pública amb finalitat educativa.

**Autorització paterna en cas de menor d'edat**

- ☐ \_\_\_\_\_ tutor de l'alumne, amb  
DNI \_\_\_\_\_ autorizo a la publicació d'imatges.
- ☐ \_\_\_\_\_ tutor de l'alumne, amb  
DNI \_\_\_\_\_ no autoritzo a la publicació d'imatges.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

**Signatura**